

5/03 i 8/04), **d o n o s i m:**

U K A Z
O PROGLAŠENJU ZAKONA O
UREĐENJU SAOBRAĆAJA NA
PODRUČJU BOSANSKO-
PODRINJSKOG KANTONA
GORAŽDE

Proglašava se Zakon o uređenju saobraćaja na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, koji je donijela Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na 11. redovnoj sjednici, održanoj 6. marta 2024. godine.

Broj: 02-02-43/24 **P R E M I J E R**
6. 3. 2024. godine Edin Ćulov, s.r.
G o r a ž d e

.....
179

Na osnovu poglavlja IV, odjeljak A, člana 23. tačka b) Ustava Bosansko-podrinjskog kantona Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj: 8/98, 10/00, 5/03 i 8/04) i člana 109. Poslovnika Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj: 3/18 i 06/19), Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na 11. redovnoj sjednici, održanoj 06. marta 2024. godine, **d o n o s i:**

Z A K O N
O UREĐENJU SAOBRAĆAJA
NA PODRUČJU BOSANSKO-
PODRINJSKOG KANTONA
GORAŽDE

I - OPĆE ODREDBE

Član 1.
(Djelokrug)

Ovim se Zakonom uređuje orga-

nizacija i upravljanje saobraćaja na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, izrada strateških dokumenata, finansiranje i praćenje sigurnosti saobraćaja, saobraćajna signalizacija i oprema ceste, identifikacija i sanacija opasnih mjesta na cestama, saobraćajna pravila, posebne mjere sigurnosti, organizovanje sportskih i drugih priredbi na cestama, nadzor i kaznene odredbe.

Član 2.
(Odgovornost)

- (1) Kantonalni organi uprave i institucije nadležne i odgovorne za stanje sigurnosti saobraćaja su: Ministarstvo za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde (u daljem tekstu: Ministarstvo), Ministarstvo za unutrašnje poslove Bosansko-podrinjskog Kantona Goražde (u daljem tekstu: MUP), Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, javna preduzeća kojima je povjereno upravljanje cestovnom mrežom, te drugi organi koji učestvuju u sistemu sigurnosti saobraćaja na cestama u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde (u daljem tekstu: Kanton).
- (2) Jedinice lokalne samouprave na cestama u svojoj nadležnosti organizuju i vrše tehničku regulaciju saobraćaja uz prethodnu saglasnost Ministarstva, a kontrolu stanja i održavanja cesta kojima upravljaju, objekata, saobraćajne signalizacije i opreme ceste vrše na način da se osigura bezbjedno i nesmetano odvijanje saobraćaja,

da otklanjaju sve nedostatke usljed kojih na nekim mjestima dolazi do saobraćajnih nezgoda i druge poslove propisane zakonom.

- (3) Ministarstvo daje saobraćajnu saglasnost ili mišljenje na plansku dokumentaciju.

Član 3.
(Dužnost učesnika u saobraćaju
i obaveza MUP-a)

- (1) Učesnik u saobraćaju je dužan da se na cesti ponaša na način kojim neće ometati, povrijediti ili ugroziti druge učesnike, kao i da preduzme sve potrebne mjere radi izbjegavanja opasnih situacija nastalih nepropisnim ponašanjem drugih učesnika u saobraćaju.
- (2) Učesnicima u saobraćaju zabranjeno je da ometaju saobraćaj, oštećuju cestu, objekte i opremu ceste.
- (3) U slučaju utvrđivanja oštećenja ceste i cestovnih objekata, te oštećenja i otuđenja saobraćajne signalizacije i opreme ceste, te drugih nedostataka na cesti koji ugrožavaju i ometaju odvijanje saobraćaja, MUP je obavezan da obavijesti organ nadležan za upravljanje, održavanje i zaštitu ceste, te preduzme mjere iz svoje nadležnosti na otkrivanju počinilaca tih djela, kao i mjere na sankcionisanju u skladu sa važećim propisima.

Član 4.
(Uvjeti i nadležnost
za održavanje cesta)

Ceste namijenjene za saobraćaj grade se tako da omogućuju siguran i

nesmetan saobraćaj i da ispunjavaju uvjete propisane ovim Zakonom i drugim propisima, a upravitelji cesta i drugi organi kojima je povjereno održavanje javnih cesta obavezni su da ih održavaju tako da se na istim u svim uvjetima može odvijati siguran i nesmetan saobraćaj, te da trajno kontrolišu stanje i održavanje javnih cesta, objekata, saobraćajne signalizacije, odnosno saobraćajne opreme ceste.

Član 5.
(Ograničenje i zabrane saobraćaja)

- (1) Ministarstvo i MUP mogu da ograniče ili zabrane saobraćaj na cestama pod uvjetima propisanim ovim Zakonom, Zakonom o osnovima bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini i Zakonom o cestama Federacije Bosne i Hercegovine, a u svrhu sprečavanja ili otklanjanja opasnosti za učesnike u saobraćaju, sprečavanja ili otklanjanja oštećenja ceste, izvođenja radova na cesti i zabrane saobraćaja radi smanjenja emisije štetnih gasova.
- (2) Ograničenje, odnosno zabrana saobraćaja mora biti saopštena učesnicima u saobraćaju odgovarajućim saobraćajnim znacima, putem sredstava javnog informisanja ili na drugi pogodan način.

Član 6.
(Uvjeti za vozača u javnom prevozu)

Pravna ili fizička lica i drugi organi koji obavljaju javni prevoz dužni su osigurati da vozač njihovog motornog vozila ispunjava propisane zdravstvene uvjete za sigurno upravljanje motornim vozilom i uvjete propisane Zakonom o

cestovnom prevozu u Federaciji Bosne i Hercegovine i Zakonom o osnovima bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini.

II - UPRAVLJANJE SIGURNOSTI SAOBRAĆAJA

1. Organizaciona jedinica za sigurnost saobraćaja u sklopu Ministarstva

Član 7.

(Organizaciona jedinica Ministarstva)

- (1) Organizaciona jedinica za sigurnost saobraćaja u sklopu Ministarstva upravlja sistemom sigurnosti saobraćaja.
- (2) Ministarstvo podnosi godišnji izvještaj o sigurnosti saobraćaja na području kantona Vladi i Skupštini Bosansko-podrinjskog kantona Goražde (u daljem tekstu: Skupština).

Član 8.

(Zadaci Organizacione jedinice Ministarstva)

Zadaci Organizacione jedinice Ministarstva su:

- a) kontinuirano praćenje stanja u oblasti sigurnosti saobraćaja, predlaganje, priprema, sprovođenje i kontrola sistema usvojenih mjera u cilju poboljšanja nivoa sigurnosti saobraćaja na mreži cesta i ulica na području Kantona, mapiranje opasnih dionica na mreži cesta i ulica u Kantonu,
- b) podsticanje, podrška i koordinacija rada svih subjekata u sistemu sigurnosti saobraćaja, a posebno organa uprave u Kantonu, ja-

vnih preduzeća, organa jedinica lokalne samouprave, stručnih i naučnoistraživačkih organizacija i institucija, nevladinih organizacija i drugih zainteresovanih subjekata,

- c) promocija sigurnosti saobraćaja, razvoj i unapređenje teoretskih i praktičnih znanja i ponašanja povezanih sa sigurnošću saobraćaja,
- d) priprema nacrtu strateških dokumenata,
- e) ocjena i praćenje provođenja usvojenih strateških dokumenata,
- f) korekcija predložene strategije, programa i akcionog plana za sprovođenje strategije;
- g) priprema nacrtu podzakonskih akata, standarda i smjernica koji se tiču sigurnosti saobraćaja, finansiranje aktivnosti vezanih za sigurnost saobraćaja,
- h) donošenje upravnih akata iz oblasti organizacije i regulacije saobraćaja,
- i) korištenje i uvezivanje baza podataka od značaja za sigurnost saobraćaja u Kantonu,
- j) podrška naučnoistraživačkim institucijama u oblasti sigurnosti saobraćaja,
- k) planiranje, provođenje, kontrola i ocjenjivanje medijskih aktivnosti – kampanja o sigurnosti saobraćaja,
- l) učešće i organizacija domaćih i međunarodnih konferencija i skupova u okviru djelokruga rada Organizacione jedinice Ministarstva,

- m) praćenje realizacije uplate od strane stanica tehničkih pregleda na osnovu važećeg Pravilnika o naknadama za tehnički pregled vozila i drugim poslovima koji se obavljaju u stanicama za tehnički pregled, koje pripadaju Kantonu,
- n) aktivno učestvovanje u edukaciji svih učesnika u saobraćaju u saradnji sa Ministarstvom za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog Kantona Goražde i Ministarstvom za unutrašnje poslove Bosansko-podrinjskog Kantona Goražde.

Član 9.
(Djelokrug Organizacione jedinice Ministarstva)

Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva uređuje se organizacija i djelokrug rada Organizacione jedinice Ministarstva.

2. Strateški dokumenti u oblasti sigurnosti saobraćaja u Kantonu

Član 10.
(Strateški dokumenti)

- (1) Strategija sigurnosti cestovnog saobraćaja Kantona (u daljem tekstu: Strategija) i Program sigurnosti cestovnog saobraćaja Kantona (u daljem tekstu: Program) predstavljaju dokumente od strateškog značaja za Kanton.
- (2) Strategiju donosi Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na prijedlog Vlade.

- (3) Prijedlog strategije priprema Ministarstvo.
- (4) Vlada donosi Program na prijedlog Ministarstva.

Član 11.
(Izrada Strategije)

- (1) Strategija sadrži najznačajnija obilježja postojećeg stanja sigurnosti saobraćaja, predviđanje stanja sistema i stanja sigurnosti saobraćaja, kao i načine njihovog ostvarivanja, opće i dugoročne ciljeve, te ključne oblasti rada.
- (2) Strategija se donosi za period od deset godina.

Član 12.
(Donošenje Programa)

- (1) Program obavezno sadrži detaljnu analizu postojećeg stanja sigurnosti saobraćaja, srednjoročne i kratkoročne ciljeve, zadatke i mjere, odgovorne subjekte za provođenje zadataka i mjera, rokove za provođenje zadataka i mjera, kao i potrebna finansijska sredstva za realizaciju zadataka i mjera.
- (2) Program se donosi za period od pet godina.

Član 13.
(Izveštaj o stanju sigurnosti saobraćaja)

Vlada podnosi Skupštini izvještaj o stanju sigurnosti saobraćaja najmanje jednom godišnje i on je javan.

3. Praćenje stanja sigurnosti saobraćaja u Kantonu

Član 14. (Prikupljanje podataka)

- (1) U cilju neprekidnog praćenja stanja sigurnosti saobraćaja, Organizaciona jedinica Ministarstva koristi podatke iz postojećih sistema evidentiranja i praćenja najznačajnijih obilježja sigurnosti saobraćaja na kome se zasniva sistem upravljanja sigurnošću saobraćaja.
- (2) Nadležni kantonalni organi uprave i drugi subjekti obavezni su da vode i u kontinuitetu obezbijede Organizacionoj jedinici Ministarstva nesmetan pristup podacima značajnim za sigurnost saobraćaja.

Član 15. (Postupanje sa prikupljenim podacima)

- (1) Organizaciona jedinica je dužna da na osnovu dostavljenih podataka:
 - a) sačini i dostavi Vladi godišnji izvještaj o stanju sigurnosti saobraćaja u Kantonu,
 - b) organizuje i vrši godišnje analize sistema i stanja sigurnosti saobraćaja,
 - c) predlaže mjere unapređenja sistema sigurnosti saobraćaja i prikupljanja podataka,
 - d) vrši publikovanje podataka od značaja za stanje sigurnosti saobraćaja u Kantonu.

Član 16. (Korištenje baza podataka)

- (1) Organizaciona jedinica koristi poda-

tke iz sljedećih baza:

- a) baza podataka registrovanih vozila,
 - b) baza podataka stanica za tehnički pregled vozila,
 - c) baza podataka intenziteta i strukture saobraćaja,
 - d) baza podataka o cestama,
 - e) baza podataka vozača,
 - f) baza podataka autoškola,
 - g) baza podataka izrečenih sankcija u saobraćaju,
 - h) baza podataka saobraćajnih nezgoda,
 - i) baza podataka povreda nastalih u saobraćajnim nezgodama.
- (2) Ako se ukaže potreba, Organizaciona jedinica je dužna da, pored navedenih baza podataka, uspostavi i druge baze u kojima će se evidentirati i pratiti obilježja sigurnosti saobraćaja koja nisu navedena u stavu (1) ovog člana.
 - (3) Organizaciona jedinica će pristupati bazi podataka, uspostavljenim zakonima i podzakonskim aktima na nivou Bosne i Hercegovine, entiteta i Kantona, a za čije vođenje su nadležni drugi organi nakon ostvarivanja zakonom i podzakonskim aktima predviđenih pretpostavki za korištenje istih.

Član 17. (Finansiranje)

- (1) Kanton i jedinice lokalne samouprave, u okviru svojih prava i dužnosti, obezbjeđuju sredstva za finansiranje unapređenje sigurnosti saobraćaja.

(2) Izvori sredstava za finansiranje Organizacione jedinice Ministarstva su:

- a) Budžet Kantona,
- b) prihodi ostvareni po osnovu prikupljenih sredstava-naknada od naknada za izdavanje rješenja i odobrenja za prolaz vozilima kroz ulice zabranjene za saobraćaj,
- c) prihodi od stanica tehničkog pregleda na području Kantona,
- d) naknade, donacije, sponzorstva i kreditna sredstva.

(3) Prihodi od stanica tehničkog pregleda:

- a) prihodi prikupljeni od strane uplate stanica tehničkih pregleda su namjenska sredstva Organizacione jedinice Ministarstva koja se uplaćuju na poseban račun,
- b) sredstva se akumuliraju za tekuću godinu, a utrošak sredstava se realizuje u narednoj godini na osnovu plana o utrošku sredstava koji donosi ministar,
- c) plan utroška sredstava donosi se najkasnije do 31.03. tekuće god.

Član 18.

(Korištenje finansijskih sredstava)

(1) Sredstva iz člana 17. ovog Zakona koriste se za:

- a) provođenje projekata i aktivnosti definisanih strateškim dokumentima iz člana 10. stav (1) ovog Zakona,
- b) naučnoistraživački rad u oblasti sigurnosti saobraćaja i
- c) rad Organizacione jedinice i lokalnih tijela za sigurnost saobraćaja.

III - CESTE

Član 19.

(Način izvođenja radova)

- (1) Preduzeća i drugi subjekti koji izvode radove na javnoj cesti, prije početka izvođenja radova dužni su da postave privremenu saobraćajnu signalizaciju i osiguraju mjesto na kojem se radovi izvode, da održavaju saobraćajnu signalizaciju tokom izvođenja radova, za vrijeme trajanja radova organiziraju siguran saobraćaj na mjestu izvođenja radova, te da poslije završetka radova uklone sa javne ceste ostatke materijala, sredstva za rad, privremenu saobraćajnu signalizaciju i druge predmete koje su postavili za vrijeme izvođenja radova.
- (2) Saobraćajna signalizacija i oprema ceste iz stava (1) ovog člana postavlja se na osnovu elaborata saobraćajne signalizacije i opreme ceste, ako se radi o saobraćajnoj signalizaciji i opremi ceste namijenjenoj označavanju radova na cesti.

Član 20.

(Mjere za otklanjanje smetnji)

- (1) U slučaju prekida ili ugrožavanja saobraćaja na javnoj cesti zbog nanosa, odrona ili klizanja terena ili drugih uzroka, kao i u slučaju oštećenja kolovoza koja u većoj mjeri ugrožavaju sigurnost saobraćaja, nadležna institucija koja upravlja cestama odmah po saznanju na uočenoj lokaciji postavlja privremenu saobraćajnu signalizaciju, te preduzima mjere za otklanjanjem smetnji i uspostavljanje sigurnog saobraćaja.

- (2) U slučaju događaja iz stava (1) ovog člana, saobraćajna signalizacija se postavlja u skladu sa odredbama člana 20. ZOSS-a i važećeg Pravilnika o saobraćajnim znakovima i signalizaciji na cestama, načinu obilježavanja radova i prepreka na cesti i znakovima koje učesnicima u saobraćaju daje ovlašteno lice, ako ne postoje uvjeti u pogledu vremena izrade elaborata saobraćajne signalizacije i opreme ceste.

Član 21.

(Praćenje stanja sigurnosti saobraćaja na javnoj cesti)

- (1) Subjekat nadležan za upravljanje cestama dužan je da prati stanje sigurnosti saobraćaja na cesti te vrši stručne analize opasnih mjesta na cesti i preduzima mjere za otklanjanje opasnih mjesta u skladu sa izvršenom stručnom analizom i pojedinačnim projektom.
- (2) Upravitelj javne ceste je dužan pratiti stanje kolovoza i ažurirati bazu podataka o stanju javnih cesta.
- (3) Upravitelji javnih cesta su dužni Ministarstvu dostavljati godišnji izvještaj o stanju na cestama kojima upravljaju.
- (4) MUP je dužan u roku od 30 dana od dana nastanka nezgode Ministarstvu dostaviti informaciju o saobraćajnoj nezgodi u kojoj je jedno ili više lica poginulo.
- (5) MUP je dužan Ministarstvu i nadležnim upraviteljima javnih cesta dostaviti informaciju o saobraćajnim nezgodama i posljedicama za prethodnu kalendarsku godinu.

- (6) Ministarstvo vodi evidenciju i identifikaciju opasnih mjesta i određuje prioritete za otklanjanje opasnih mjesta.

IV - DUŽNOSTI UČESNIKA U SAOBRAĆAJU

Član 22.

(Prvenstvo prolaza)

Učesnici u saobraćaju su dužni da postupaju u skladu sa važećim propisima po sljedećem prioritetu:

- a) naredbe i znakovi ovlaštenog lica,
- b) svjetlosna saobraćajna signalizacija,
- c) vozila pod pratnjom,
- d) vozila sa prvenstvom prolaza,
- e) vertikalna i horizontalna saobraćajna signalizacija,
- f) pravilo desne strane.

Član 23.

(Ponašanje učesnika u saobraćaju)

- (1) Učesnici u saobraćaju dužni su da postupaju u skladu sa saobraćajnom signalizacijom i kada se time odstupa od pravila saobraćaja.
- (2) Učesnici u saobraćaju dužni su da postupaju u skladu sa svjetlosnim saobraćajnim znakom i kada se značenje tog znaka razlikuje od značenja ostalih saobraćajnih znakova ili pravila saobraćaja.
- (3) Međusobno prvenstvo prolaza sudionika u saobraćaju, koji na raskrsnici svjetlosnim saobraćajnim znakovima istodobno dobivaju pravo prolaza, regulira se pravilima saobraćaja.

- (4) Učesnici u saobraćaju dužni su da postupaju prema znacima ili naredbama koje daje ovlašteno lice i kad se time odstupa od svjetlosnog saobraćajnog znaka ili drugog saobraćajnog znaka ili pravila saobraćaja.

Član 24.
(Zabranjene radnje vozaču motornog vozila)

- (1) Vozaču motornog vozila za vrijeme vožnje nije dozvoljeno da u vozilu uključi audio – video uređaj tako glasno da ne može da čuje signale ostalih učesnika u saobraćaju, niti mu je dozvoljeno da upotrebljava slušalice za slušanje audio uređaja na oba uha.
- (2) U motornom vozilu zabranjena je upotreba uređaja i sredstava za ometanje uređaja kojim se mjeri brzina kretanja motornih vozila.

V - KRETANJE PO JAVNIM SAOBRAĆAJNIM POVRŠINAMA

Član 25.
(Obaveze učesnika u saobraćaju)

Učesnici u saobraćaju: vozači motornih i drugih vozila, vozači bicikala i pješaci moraju prema licima sa invaliditetom i nemoćnim licima te djeci, kao i licima koja prate ili prevoze lica sa invaliditetom i djecu postupati sa najvećom pažnjom.

Član 26.
(Uključivanje vozila u saobraćaj)

- (1) Ako se vozilo uključuje u saobraćaj na cestu na mjestu na kojem je preglednost smanjena, vozač je dužan da

uz pomoć drugog lica izvrši sigurno uključivanje u saobraćaj ili da na neki drugi način osigura sigurno uključivanje na cestu.

- (2) Vozač je dužan propustiti sva vozila koja se kreću cestom na koju ulazi i kad ta cesta nije saobraćajnim znakom označena kao cesta s prvenstvom prolaza ako vozilom ulazi sa nekategorisane ceste, zemljane ceste ili ceste sa makadamskim zastorom na cestu s asfaltnim zastorom ili ako na cestu ulazi s površine na kojoj se ne odvija saobraćaj.

Član 27.
(Način uključivanja na cestu)

- (1) Ukoliko se makadamska ili zemljana cesta, kao i pristupna cesta sa gradilišta, priključuje na asfaltnu cestu, priključak se mora asfaltirati u dužini minimalno 10 metara.
- (2) Prije uključivanja u saobraćaj sa površina definisanih u stavu (1) ovog člana, vozač je dužan da skine blato i druge materijale sa točkova i ostalih dijelova vozila koji mogu uticati na sigurnost saobraćaja.
- (3) Prije početka upravljanja vozilom, vozač je dužan da očisti površine koje omogućavaju normalnu vidljivost vozaču, te da ukloni snijeg i led sa svih vanjskih površina vozila koji mogu uticati na sigurnost saobraćaja.

Član 28.
(Radnje vozilom u saobraćaju)

- (1) Zabranjeno je vozaču motornog vozila mijenjati saobraćajne trake na način da ugrožava sigurnost drugim

vozačima i ostalim učesnicima u saobraćaju.

- (2) Zabranjeno je vozačima motocikla, lakog motocikla i mopeda upravljanje na jednom točku.

Član 29.
(Saobraćaj u raskrsnici
sa kružnim tokom)

Prilikom regulisanja saobraćaja u raskrsnici sa kružnim tokom potrebno je saobraćaj regulisati tako da vozila u kružnom toku imaju prvenstvo prolaza.

Član 30.
(Obaveze kretanja pješaka)

- (1) Lica koja prevoze djecu u dječijim kolicima, lica sa invaliditetom, kao i lica koja voze lica sa invaliditetom moraju se kretati trotoarima ili po drugim površinama namijenjenim kretanju pješaka, a ako trotoar nema dovoljnu širinu ili ako nije izgrađen, invalidska pomagala i dječija kolica mogu se kretati i kolovozom.
- (2) Trotoarima i drugim površinama koje su namijenjene za kretanje pješaka mogu se kretati: pješaci, dječija prevozna sredstva (dječiji bicikl, tricikl) kojim upravljaju djeca do dvanaeste godine života brzinom koja nije veća od brzine hoda pješaka.
- (3) Po kolovozu je zabranjeno kretanje pješaka ako je pod dejstvom alkohola.
- (4) Smatrat će se da je pješak pod dejstvom alkohola ako se odgovarajućim sredstvima i aparatima za mjerenje alkoholisanosti utvrdi da količina alkohola u organizmu iznosi više od 0,8 g/kg ili kod kojeg se bez obzira

na količinu alkohola u krvi, stručnim pregledom utvrdi da pokazuje znake promijenjenog ponašanja izazvanog dejstvom alkohola ili drugih opojnih sredstava.

- (5) Za vrijeme kretanja kolovozom, prelaska preko kolovoza i prelaska preko obilježenog pješačkog prelaza pješak ne smije da koristi mobilni telefon niti da ima slušalice u oba uha.

Član 31.
(Ograničenje kretanja pješaka
sa teretom i organizovanih
kolona pješaka)

- (1) Pješaci koji nose glomazne predmete ili predmete koji mogu zaprljati ili ozlijediti prolaznike, moraju biti naročito pažljivi i ne smiju ometati i ugrožavati učesnike u saobraćaju.
- (2) Ako pješaci po ulicama i cestama nose predmete duže od tri metra ti predmeti moraju biti na krajevima vidno označeni (crvenim trakama).
- (3) Organizovana kolona pješaka, izuzev pogrebne povorke, ne može biti duža od 50 metara.
- (4) Noću i danju za vrijeme smanjene vidljivosti, kao i u drugim slučajevima kada je to potrebno radi sigurnosti saobraćaja, pješaci koji se kreću kolovozom u organizovanoj koloni, osim pogrebnih, moraju se kretati u koloni po jedan i moraju posjedovati reflektirajuće površine na odjeći ili obući.

Član 32.
(Trotoari)

- (1) Radi sigurnosti pješaka trotoari mo-

raju biti široki najmanje 1,6 m, ako nisu u istom nivou sa kolovozom ceste ili su od kolovoza odvojeni na drugi način.

- (2) Izuzetno, u urbanistički izgrađenim prostorima, već izgrađeni trotoari mogu biti uži.
- (3) Zabranjeno je postavljanje saobraćajne signalizacije, stubova javne rasvjete, stubova kontaktne mreže, elektro stubova, reklamnih panoa i slično na površinama namijenjenim kretanju pješaka na način kojim se ometa kretanje pješaka.
- (4) Kiosci, štandovi i drugi privremeni objekti na javnim površinama uz trotoar koji je uži od 2,5 metra, moraju biti odmaknuti od vanjske ivice trotoara minimalno 1 metar.
- (5) Zabranjuje se kretanje bicikala, mopeda i električnih balansirajućih prevoznih sredstava na površinama koje su namijenjene za kretanje pješaka.
- (6) Izuzetno, u urbanistički izgrađenim prostorima, za kioske, štandove i druge privremene objekte na javnim površinama sa već ranije izdatim zakonski urednim dozvolama za rad, ova udaljenost od vanjske ivice trotoara može biti manja.

Član 33.

(Elementi pristupačnosti)

- (1) Za osiguranje uvjeta nesmetanog kretanja lica sa invaliditetom i smanjene pokretljivosti u javnom saobraćaju, moraju se obezbijediti elementi pristupačnosti na: stajalištima i peronima, parkirališnim mjestima, javnim

pješačkim površinama, semaforiziranim raskrsnicama, pješačkim prelazima, pješačkim ostrvima i raskrsnicama.

- (2) Za osiguranje elemenata pristupačnosti iz stava (1) ovog člana nadležan je upravitelj javnih saobraćajnih površina na kojima se isti moraju obezbijediti.

Član 34.

(Biciklističke staze)

- (1) Radi sigurnosti biciklista, biciklističke staze moraju biti višim nivoom ili na drugi način odvojene od kolovoza i obilježene horizontalnom i vertikalnom signalizacijom.
- (2) Ako za vožnju bicikla ne postoji posebno izgrađena staza, tada se za vožnju mora koristiti kolovoz u širini od najviše jednog metra od desne ivice kolovoza.
- (3) Izuzetno, ukoliko ne postoji posebno izgrađena biciklistička staza, kretanje biciklista bit će omogućeno po postojećim pješačkim stazama koje moraju biti obilježene kao staze za pješake i bicikliste posebnom saobraćajnom signalizacijom u skladu sa važećim Pravilnikom o saobraćajnim znakovima i signalizaciji na cestama, načinu obilježavanja radova i prepreka na cesti i znakovima koje učesnicima u saobraćaju daje ovlaštena osoba.
- (4) Zabranjuje se kretanje bicikala i mopeda na površinama koje su namijenjene za kretanje pješaka, kao i električnih balansirajućih skutera na jedan ili dva točka.

- (5) Na izgrađenim biciklističkim stazama i biciklističkim trakama obavezno je poštivanje postavljene saobraćajne signalizacije i definisanog smjera kretanja.
- (6) Vozač koji pri skretanju vozila presijeca biciklističku stazu ili biciklističku traku koja se pruža uzduž kolovoza kojim se kreće, dužan je propustiti bicikl i moped koji se kreće biciklističkom stazom ili biciklističkom trakom u istom ili suprotnom smjeru, osim ako saobraćajnim znakom nije drugačije definisano.
- (7) Prilikom planiranja, projektovanja i gradnje novih saobraćajnica u Kantonu, obavezno je planirati izgradnju biciklističkih staza.

Član 35. (Snabdijevanje)

- (1) Snabdijevanje poslovnih objekata koji se nalaze uz saobraćajnice vrši se na način da se snabdijevanje obavlja u vremenskim intervalima kada saobraćaj nije frekventan, vodeći računa da ostali učesnici u saobraćaju ne budu ugroženi, a odnosi se na sve objekte koji nemaju obezbijeđen poseban prostor namijenjen za zaustavljanje dostavnih vozila.
- (2) Odredbe iz stava (1) ovog člana odnose se na vozila koja dostavljaju pecharske proizvode.
- (3) Snabdijevanje objekata koji se nalaze u pješačkim zonama vrši se do 9 sati za tekući dan, uz odobrenje koje izdaje Ministarstvo ili ako saobraćajnim znakom nije drugačije regulisano.

Član 36. (Odvoz smeća)

- (1) Odvoz smeća na području Kantona (glavne i primarne saobraćajnice) vrši se do 7 sati za tekući dan po prioritetima.
- (2) Javna komunalna preduzeća dužna su plan i program odvoza smeća uskladiti sa odredbama ovog Zakona.
- (3) Odvoz smeća iz pješačkih zona vrši se isključivo ekološkim vozilima ili motornim vozilima ukupne mase do 3.500 kg.
- (4) Zabranjeno je parkiranje vozila na način kojim se onemogućuje pristup vozilima za odvoz smeća.
- (5) Zabranjeno je postavljanje kontejnera na kolovozu, obilježenim pješačkim prelazima, obilježenim javnim parking mjestima i trotoarima.

VI - ZONE SA OGRANIČENIM SAOBRAĆAJEM MOTORNIH VOZILA

Član 37. (Zabrane i ograničenja)

Ministarstvo propisuje zabrane i ograničenja saobraćaja u pojedinim dijelovima Kantona, kao i posebne uvjete odvijanja saobraćaja.

Član 38. (Ulazak, kretanje i zadržavanje vozila u pješačkim zonama ili ulicama zabranjenim za odvijanje saobraćaja)

- (1) U pješačkim zonama ili ulicama zabranjenim za odvijanje saobraćaja iz-

- uzetno se mogu kretati i zadržavati vozila kojima je to odobreno rješenjem Ministarstva.
- (2) Vozači vozila u zonama iz stava (1) ovog člana moraju pri kretanju davati prednost pješacima i po potrebi zaustaviti vozilo.
- (3) Brzina kretanja vozila u pješačkoj zoni ne smije biti veća od brzine hoda pješaka.
- (4) Maksimalno zadržavanje u pješačkoj zoni bit će definisano rješenjem Ministarstva.
- (5) Vozila koja imaju rezervisana ili obezbijeđena parking mjesta, garaže ili dvorišta namijenjena za parkiranje u ulicama u kojima je zabranjeno odvijanje saobraćaja, mogu se kretati, zadržavati i parkirati na tim mjestima bez ograničenja, uz saglasnost Ministarstva.
- (6) Ministarstvo rješenjem može propisati posebne uvjete za ulazak, kretanje i zadržavanje u pješačkim zonama i ulicama zabranjenim za odvijanje saobraćaja ili odbiti zahtjev ukoliko ocijeni neopravdanost i ugrožavanje sigurnosti saobraćaja.
- (7) Uz zahtjev za izdavanje rješenja iz stava (1) potrebno je priložiti:
- a) kopiju potvrde o registraciji vozila u vlasništvu podnosioca zahtjeva ili na osnovu ugovora o leasingu na ime podnosioca zahtjeva,
 - b) kopiju rješenja nadležnog općinskog organa za obavljanje prevoza za vlastite potrebe za vozilo za koje se traži odobrenje (fizička lica),
 - c) kopiju rješenja o upisu poslovnog subjekta u sudski registar (pravna lica),
 - d) kopiju dokaza o upisu u registar udruženja (udruženja),
 - e) kopiju potvrde o registraciji vozila koje je u vlasništvu udruženja (ukoliko je podnosioc udruženje),
 - f) kopiju važećeg znaka pristupačnosti i rješenja o invalidnosti (ukoliko se radi o prevozu invalidnih osoba),
 - g) potvrdu o mjestu prebivališta - CIPS ili dokaz o vlasništvu nekretnine (ZK izvadak),
 - h) ugovor o izvođenju radova.
- (8) Odobrenje iz stava (1) ovog člana izdaje se najduže za tekuću kalendarsku godinu.
- (9) Uz rješenje iz stava (1) ovog člana Ministarstvo izdaje iskaznicu kada se radi o rješenjima koja se izdaju za tekuću kalendarsku godinu.
- (10) Ministarstvo donošenjem rješenja za slučajeve izvođenja građevinskih radova i dovoza/odvoza materijala može odobriti kretanje vozila ulicama sa ograničenim saobraćajem za određenu kategoriju vozila uz propisanu naknadu i rokom važenja koji ne može biti duži od 30 dana.
- (11) Odobrenje će se izdati isključivo za vozila za koja su dostavljeni dokazi propisani stavom (7) ovog člana.
- (12) Naknada za izdavanje odobrenja definisat će se odlukom Vlade na prijedlog Ministarstva.

Član 39.**(Izdavanje rješenja za ulazak, kretanje i zadržavanje vozila u pješačkim zonama, ulicama zabranjenim za saobraćaj i ulicama sa ograničenim saobraćajem za određenu kategoriju vozila)**

(1) Ministarstvo donošenjem rješenja u izuzetnim i opravdanim slučajevima odobrit će ulazak, kretanje i zadržavanje vozila u pješačkim zonama ili ulicama zabranjenim za odvijanje saobraćaja u sljedećim slučajevima:

- a) održavanje čistoće, odvoženje komunalnog otpada i zimsko održavanje,
- b) održavanje komunalne infrastrukture,
- c) deratizacija, dezinsekcije i dezinfekcije,
- d) održavanje električnih i telekomunikacionih objekata i uređaja,
- e) doprema robe za snabdijevanje prodavnica, tržnica i ugostiteljskih objekata, hotela i sl.,
- f) doprema plina i ogreva,
- g) prevoz pokućstva,
- h) prevoz građevinskog materijala, te odvoz građevinskog otpada,
- i) prevoz novca i drugih vrijednosti, te poštanskih pošiljaka,
- j) državni, kantonalni, općinski, gradski i vjerski protokol,
- k) vjerske manifestacije u vjerskim objektima,
- l) prevoz opreme radi održavanja priredbi,
- m) prevoz opreme za radio i televizijske prenose i snimanja,

- n) prevoz lica sa invaliditetom i bolesnih lica,
- o) prevoz umrlih od strane pokopnih društava,
- p) vozila koja koriste zaštitarske agencije,
- r) vozila stanara čiji vlasnici imaju garažu u ovim ulicama ili imaju dvorište koje služi za parkiranje vozila,
- s) službena vozila državnih, entitetskih, kantonalnih organa i jedinica lokalne samouprave,
- t) u drugim opravdanim slučajevima kada podnosilac zahtjeva posebno dokaže opravdanost.

(2) Ministarstvo donošenjem rješenja u izuzetnim i opravdanim slučajevima odobrit će parkiranje vozila u određenom trajanju na trotoarima u sljedećim slučajevima:

- a) prevoz pokućstva i kancelarijskog namještaja,
- b) prevoz građevinskog materijala, te odvoz građevinskog otpada,
- c) prevoz novca i drugih vrijednosti, te poštanskih pošiljki,
- d) prevoz opreme radi održavanja priredbi,
- e) prevoza opreme za radio i televizijske prijenose i snimanja,
- f) prevoz bolesnih lica, lica sa invaliditetom koji posjeduje važeći znak pristupačnosti,
- g) prevoz umrlih od strane pokopnih društava,
- h) vozila koja koriste zaštitarske agencije,
- i) i drugim opravdanim slučajevima kada podnosilac zahtjeva po-

seбно dokaže opravdanost.

- (3) Ministarstvo donošenjem rješenja u izuzetnim i opravdanim slučajevima, može odobriti ulazak, kretanje i zadržavanje vozila u zaštićenim prirodnim područjima uz prethodnu saglasnost nadležnog kantonalnog ministarstva za zaštićena prirodna područja.
- (4) Ulazak, kretanje i zadržavanje vozila u zonama užeg jezgra grada i općina na području Bosansko-podrinjskog Kantona, dozvoljeno je uz rješenje Ministarstva iz člana 38. ovog Zakona i prethodne saglasnosti nadležnih gradskih i općinskih službi.

Član 40.

(Vozila u zabranjenim zonama)

Odobrenje iz člana 39. ovog Zakona nije potrebno vozilima sa pravom prvenstva prolaza definisanim članom 126. ZOSS-a.

Član 41.

(Vatrogasni prilazi i prolazi)

- (1) Organi nadležni za odobravanje korištenja javnih saobraćajnih površina dužni su pri donošenju rješenja za zauzimanje javne površine osigurati minimalne tehničke uvjete za vatrogasne prilaze i prolaze u skladu sa važećim Pravilnikom o uvjetima za vatrogasne prilaze i prolaze za stambene i druge zgrade i objekte i za sve prostore koji se smatraju građevinama.
- (2) Ravni vatrogasni prilaz predviđen za jednosmjerno kretanje vatrogasnih vozila treba biti širine najmanje tri metra.

Član 42.

(Ukupna masa vozila koja se kreću pješačkim zonama)

- (1) Kretanje pješačkim zonama odobrit će se motornim vozilima čija ukupna masa ne prelazi 3.500 kg.
- (2) Kretanje pješačkim zonama može se odobriti elektrovučnim prevoznim sredstvima čija ukupna masa ne prelazi 2.000 kg sa prikolicom ukupne mase do 600 kg i koja se kreću na meko pumpanim gumama.
- (3) U posebno opravdanim i izuzetnim slučajevima, Ministarstvo može odobriti kretanje teretnih vozila ukupne mase veće od 3.500 kg (po potrebi vršiti posebne mjere zaštite pločnika – prekrivanje drvenim oblogama i sl.).
- (4) Odredbe stava (1) ovog člana ne odnose se na vozila javnih komunalnih preduzeća u slučajevima hitnih intervencija, uz važeće rješenje iz člana 47. ovog Zakona.
- (5) Rješenje iz stava (3) ovog člana važi do 30 dana od dana izdavanja.

Član 43.

(Kontrola rješenja i iskaznice)

- (1) U slučajevima kontrole rješenja i iskaznice, te utvrđivanja zloupotrebe uvjeta datih rješenjem Ministarstva, odnosno iskaznice iz članova 38. i 42. ovog Zakona, policijski službenik MUP-a će pored postupanja shodno kaznenim odredbama ovog Zakona, oduzeti izdato rješenje i iskaznicu, istu dostaviti Ministarstvu, što je osnov za uskraćivanje ponovnog izda-

vanja istog za tekuću kalendarsku godinu.

- (2) Ministar će donijeti Pravilnik o načinu i postupku izdavanja i oduzimanja rješenja i iskaznice.

VII - ORGANIZACIJA I REGULACIJA SAOBRAĆAJA

Član 44. (Organizacija saobraćaja)

- (1) Ministarstvo donošenjem rješenja po zahtjevu nadležnog upravitelja cesta odobrava provođenje nove organizacije saobraćaja, kao i obezbjeđenje tehničko-tehnološkog jedinstva cesta. Novom organizacijom saobraćaja u smislu ovog Zakona smatraju se:

- a) promjene saobraćajnog toka (uvođenje jednosmjernih i dvosmjernih ulica, preusmjeravanje saobraćajnog toka, promjene korištenja saobraćajnih traka itd.),
- b) promjena signalnog plana na semaforu, privremena izmjena režima rada svjetlosne signalizacije i uspostava nove svjetlosne signalizacije,
- c) promjene u organizaciji ili načinu korištenja parking prostora,
- d) druge promjene koje utiču na izmjene funkcionisanja kantonalnog saobraćajnog sistema u cjelini,
- e) određivanje prioriteta prvenstva prolaza i ograničenje brzine,
- f) izmjene i dopune saobraćajnog projekta,
- g) određivanje zona smirenog saobraćaja,
- h) vođenje elektronske evidencije

saobraćajne signalizacije na području Kantona.

- (2) Ministarstvo će u slučaju potrebe po službenoj dužnosti zahtijevati od nadležnog upravitelja uspostavu i provođenje nove organizacije saobraćaja iz stava (1) ovog člana.
- (3) Nadležni upravitelj je dužan izraditi projekat nove organizacije saobraćaja iz stava (2) ovog člana i dostaviti Ministarstvu na izdavanje saglasnosti.
- (4) Uz zahtjev nadležnog upravitelja cesta potrebno je dostaviti prijedlog rješenja regulacije saobraćaja sa definisanim mikrolokacijama saobraćajne signalizacije u grafičkom prikazu i tekstualnom opisu.

Član 45. (Tehnička regulacija saobraćaja)

- (1) Tehničkom regulacijom saobraćaja u smislu ovog Zakona smatra se postavljanje, uklanjanje, zamjena i održavanje saobraćajne signalizacije (horizontalne, vertikalne i svjetlosne) i druge opreme na cesti i ulici, kao i savremenih informaciono-komunikacijskih sistema za podršku inteligentnog transportnog sistema koji omogućava efikasnije upravljanje saobraćajem, na osnovu saobraćajnog projekta.
- (2) Ministarstvo odobrava postavljanje nove saobraćajne signalizacije (horizontalne, vertikalne i svjetlosne) na osnovu dostavljenog saobraćajnog projekta iz stava (1) ovog člana.
- (3) Saobraćajna saglasnost donesena od

strane Ministarstva po službenoj dužnosti ili na osnovu zahtjeva stranke u postupku, a koja se odnosi na tehničku regulaciju saobraćaja na regionalnim, lokalnim i nekategorisanim cestama na području Kantona, kao i na magistralnim cestama koje prolaze kroz uža općinska i gradska jezgra Kantona, a koje su ugovorom povjerene na održavanje i zaštitu nadležnoj ustanovi za ceste, su obavezujuća za upravitelje navedenih cesta.

- (4) Upravitelj cesta je dužan voditi i ažurirati bazu podataka saobraćajne signalizacije i redovno dostavljati Ministarstvu.
- (5) Za uspostavu i održavanje svjetlosne saobraćajne signalizacije nadležno je Ministarstvo.

Član 46.

(Dužnosti i obaveze vlasnika instalacija i drugih materijalnih dobara)

Vlasnici i upravitelji instalacija i drugih materijalnih dobara dužni su osigurati ispravnost dijelova instalacija (šah-tovi, rešetke, šiberi, poklopci, instalacije u trupu saobraćajnice, itd.) koje se nalaze na javnim saobraćajnim površinama.

Član 47.

(Izmjena režima saobraćaja)

- (1) Izdavanjem rješenja Ministarstvo može privremeno izmijeniti režim odvijanja saobraćaja na javnoj cesti, ako se radovi na izgradnji, rekonstrukciji ili sanaciji javne ceste ili objekata i instalacija u zaštitnom pojasu, ne

mogu izvesti bez obustave saobraćaja, kao i izmijeniti tok saobraćaja radi obezbjeđenja sigurnog dolaska/odlaska vozila do mjesta izvođenja radova, odnosno drugih opravdanih razloga koje će cijeliti Ministarstvo.

- (2) Rješenje za izmjenu režima saobraćaja prilikom izvođenja radova izdaje se u skladu sa elaboratom privremene regulacije saobraćaja u toku izvođenja radova na javnoj cesti, koji mora biti izgrađen u skladu sa ZOSS i podzakonskim aktima donesenim po osnovu ZOSS-a.
- (3) U slučaju sanacionih radova iz stava (1) ovog člana, podnosilac zahtjeva dužan je dostaviti elaborat iz stava (2) ovog člana, sa predloženom dinamikom izvođenja radova.
- (4) U slučaju izvođenja radova izgradnje ili rekonstrukcije javne ceste ili objekata i instalacija u zaštitnom pojasu iz stava (1) ovog člana, podnosilac zahtjeva dužan je dostaviti elaborat iz stava (2) ovog člana, predloženu dinamiku izvođenju radova, odobrenje nadležnog gradskog ili općinskog organa za izvođenje radova na javnoj površini.
- (5) Podnosilac zahtjeva za izmjenu režima saobraćaja dužan je zahtjev podnijeti minimalno sedam dana prije planiranog početka izvođenja radova.
- (6) U slučaju hitne intervencije na javnoj cesti na otklanjanju kvara na instalacijama, javna komunalna preduzeća dužna su odmah angažirati nadležnu policijsku upravu radi regulacije saobraćaja, a u toku 24 h podnijeti službeni zahtjev Ministarstvu za izda-

vanje odobrenja za izmjenu režima saobraćaja.

- (7) Istekom razloga za privremenu izmjenu režima saobraćaja, a najkasnije do odobrenog termina, podnosilac zahtjeva je dužan ukloniti saobraćajnu signalizaciju za uspostavu privremene izmjene režima saobraćaja, te uspostaviti saobraćajnu signalizaciju koja je bila prije privremene izmjene režima saobraćaja.
- (8) Podnosilac zahtjeva ne može otpočeti sa radovima na javnoj cesti bez rješenja iz stava (1) ovog člana, osim u slučaju hitnih intervencija.
- (9) Podnosilac zahtjeva dužan je rješenje iz stava (1) ovog člana ispoštovati u cjelosti.
- (10) Naknadu za provođenje postupka izmjene režima saobraćaja utvrđuje ministar posebnim aktom.
- (11) Ministar će donijeti pravilnik o načinu podnošenja i obaveznoj dokumentaciji koja je potrebna za izdavanje rješenja za privremenu izmjenu režima saobraćaja na saobraćajnicama u Kantonu, a koje se odnose na članove 47. i 73. ovog Zakona.

Član 48.

(Uvjeti i ograničenja privremenog zauzimanja javnih saobraćajnih površina)

- (1) Prilikom privremenog zauzimanja javnih saobraćajnih površina moraju biti zadovoljeni i sljedeći saobraćajni uvjeti i ograničenja:
 - a) širina slobodnog prolaza za pješake mora iznositi najmanje 1,6 m,

- b) ne smije se ugrožavati ugao preglednosti na raskrsnici, protočnost ili sigurnost motornog i pješačkog saobraćaja,
- c) u cilju osiguranja preglednosti, sigurnosti i protočnosti motornog i pješačkog saobraćaja na kolovozu se mogu postaviti fizičke barijere u vidu fleksibilnih zaštitnih stubića.

- (2) U izuzetnim slučajevima iz stava (1) ovog člana, može se odobriti zauzimanje trotoara i parkirališta kod gradnje, rekonstrukcije i popravke građevinskih objekata i instalacija kada ove radove nije moguće realizirati na drugi način.
- (3) U izuzetnim slučajevima iz stava (1) tačka b) ovog člana, može se odobriti zauzimanje dijela saobraćajne trake, ako postoje saobraćajni uvjeti za nesmetano odvijanje saobraćaja.
- (4) Ministarstvo donosi rješenje o izmjeni privremenog režima saobraćaja, a na osnovu prethodno pribavljenog rješenja nadležnog gradskog ili općinskog organa za privremeno zauzimanje javnih saobraćajnih površina.

Član 49.

(Uvjeti i ograničenja za korištenje stajališta javnog gradskog prevoza)

- (1) Stajališta, za ulazak ili izlazak putnika u javnom linijskom prevozu putnika na području Kantona mogu koristiti prevoznici pod jednakim uvjetima.
- (2) Vozila javnog linijskog prevoza putnika na području Kantona mogu koristiti samo stajališna mjesta upisana

u redu vožnje.

- (3) Ministarstvo će utvrditi daljinar sa udaljenostima i minimalnim vremenom vožnje između autobuskih stanica i stajališnih mjesta, prema rang linija i vrsti prevoznog sredstva koja mogu koristiti stajališno mjesto i registar stajališnih mjesta na području Kantona.
- (4) Daljinar i Registar iz stava (3) ovog člana su javni dokumenti i isti će biti objavljeni u „Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“ i na službenim web stranicama nadležnih ministarstava.
- (5) Prilikom utvrđivanja reda vožnje, prevoznici su obavezni pridržavati se daljinara iz stava (3) ovog člana.
- (6) U javnom vanlinijskom prevozu putnika na području Kantona, prevoznici mogu koristiti stajališta utvrđena Registrom iz stava (4) ovog člana, samo za prijem i ispuštanje putnika.
- (7) Postojeća i nova stajališta se upisuju u registar iz stava (3) ovog člana.

Član 50. (Probna vožnja)

- (1) Organizator probne vožnje, kojom se testiraju novi tipovi vozila i slično, obavezan je prethodno pribaviti rješenje kojim se utvrđuje ispunjenost uvjeta za probnu vožnju.
- (2) Zahtjev za donošenje rješenja o ispunjenosti uvjeta za probnu vožnju sadrži: vrstu i tip vozila; svrhu probe; ime i prezime vozača i broj njegove vozačke dozvole; podatke o licima koja će se za vrijeme vožnje nalaziti

u vozilu; naziv ceste i relaciju na kojoj se probna vožnja vrši; vrijeme izvođenja probne vožnje; naznaku odredaba iz zakona od kojih će se odstupati za vrijeme probne vožnje i posebne mjere sigurnosti koje je organizator probne vožnje dužan da preduzme o svom trošku, podatke o osiguravaču, broju polise osiguranja od autoodgovornosti i minimalnim trajanjem osiguranja koje bi bilo jednako trajanju vremena probne vožnje.

- (3) Rješenje iz stava (1) ovog člana sadrži mjere sigurnosti, odnosno mjere osiguranja koje organizator mora preduzeti o svom trošku, mjere koje mora preduzeti prilikom ispitivanja novoproducentnih motornih vozila, kao i imena lica koja se moraju nalaziti u vozilu za vrijeme probne vožnje.
- (4) Rješenje iz stava (1) ovog člana donosi MUP – Uprava policije ili nadležna policijska uprava uz prethodnu saglasnost Ministarstva.
- (5) Ako, tokom probne vožnje, dođe do oštećenja ceste ili cestovnih objekata uzrokovanih probnom vožnjom, organizator probne vožnje dužan je otkloniti oštećenja ceste ili cestovnih objekata o svom trošku.
- (6) Motorno vozilo kojim se vrši probna vožnja, pored registarskih, odnosno probnih tablica, mora biti na prednjem i zadnjem dijelu posebno obilježeno natpisom „PROBNA VOŽNJA“.
- (7) Troškove donošenja rješenja iz stava (1) ovog člana snosi organizator probne vožnje u skladu sa Pravilnikom

o utvrđivanju vrste pružanja usluga po zahtjevu trećih lica, visine naknada i cijena, raspodjele i korištenja vlastitih prihoda.

Član 51.

(Način uklanjanja bespravno postavljениh predmeta i uređaja)

- (1) Svi bespravno postavljeni predmeti i uređaji na javnim parkinzima i javnim cestama (pokretni uređaji i naprave, kiosci, prikolice, štandovi, tege, frižideri, reklamni i drugi panoi, natpisi firmi, obavještenja, cestokazi, stubići, ograde, posude za cvijeće, predmeti i uređaji za dječiju igru, građevinski materijal, ogrjev, stolovi, stolice, klupe, tende, suncobrani, i slični predmeti i uređaji) moraju se ukloniti.
- (2) Rješenje o uklanjanju predmeta i uređaja iz stava (1) ovog člana donosi nadležni komunalni inspektor ili nadležni inspektor za ceste.
- (3) Rok uklanjanja istih ne može biti duži od osam dana, s tim ako isti ugrožavaju saobraćaj ili živote ljudi moraju se ukloniti odmah.
- (4) Ako korisnik, odnosno vlasnik bespravno postavljenog predmeta ili uređaja, ne postupi po rješenju inspektora i sam ih ne ukloni, iste će ukloniti nadležna inspekcija na rizik i trošak vlasnika odnosno korisnika, uključujući i troškove prevoza i skladištenja, a ako je došlo do oštećenja javne površine uključuju se i troškovi dovođenja javne površine u prvobitno stanje.
- (5) Uklonjene predmete vlasnici, odnos-

no korisnici, su dužni preuzeti u roku od 30 dana uz namirenje nastalih troškova, a u suprotnom će se isti prodati na javnoj licitaciji radi izmirenja troškova.

Član 52.

(Uvjeti i ograničenja izlaganja motornih vozila)

- (1) Ovlašteni prodavci motornih vozila mogu na osnovu rješenja Ministarstva vršiti izlaganje ili promociju vozila na javnim površinama definisanim rješenjem.
- (2) Prodaja i izlaganje vozila može se vršiti samo na mjestu određenom za tu svrhu.

Član 53.

(Vođenje životinja)

- (1) Vlasnik, odnosno lice koje vodi životinju po cesti dužan je da je vodi i obezbjeđuje na način da životinja ne ugrozi sigurnost saobraćaja.
- (2) U toku vožnje zabranjeno je voditi životinje iz vozila, odnosno sa vozila ili privezati životinju za vozilo u pokretu.
- (3) Ako se životinja prevozi u motornom vozilu, prevoz se mora vršiti na način da se ne ometa sigurnost saobraćaja.

Član 54.

(Nadzor nad životinjama)

- (1) Zabranjeno je ostavljanje životinja na cesti bez nadzora, kao i hranjenje, zadržavanje ili prikupljanje životinja na javnim cestama.

- (2) Gonič ili vodič životinja mora biti sposoban da goni ili vodi životinje.
- (3) U slučaju da cesta nema izgrađen prelaz, gonjenje ili vođenje životinja preko ceste dozvoljeno je na preglednom dijelu ceste.
- (4) Prelaženje životinja u stadu ili krdu preko javne ceste moraju obezbjeđivati najmanje dva goniča koji se nalaze s obje strane ceste.

Član 55.
(Uvjeti vođenja životinja)

- (1) Vodič stoke, ukoliko stoku vodi javnom cestom, mora biti lice sa navršenih 16 godina života.
- (2) Stoku koja se kreće javnom cestom vodič stoke mora da drži što je moguće bliže desnoj ivici ceste.
- (3) Stoka se ne smije ostavljati na cesti ili uz cestu bez nadzora vodiča stoke.
- (4) Gonjenje, vođenje i odmor životinja zabranjen je po površinama namijenjenim kretanju pješaka, odnosno biciklista.
- (5) Životinje koje su pored ceste moraju biti pod stalnim nadzorom goniča ili vodiča i obezbijeđene tako da ne mogu izaći na cestu.

Član 56.
(Vođenje životinja u grupama)

Stoka se na javnoj cesti smije voditi u grupama i na takvom odstojanju između grupa da takvo kretanje bitno ne utiče na prohodnost ceste i sigurnost saobraćaja koji se odvija tom cestom.

Član 57.
(Uvjeti za jahanje životinja)

- (1) Na javnim cestama je zabranjeno jahanje životinja licima mlađim od 16 godina.
- (2) Lice koje jaše životinju na javnoj cesti dužno je kontrolisati životinju na kojoj jaše.
- (3) Ako za jahanje životinje ne postoji posebno izgrađena staza, tada se za jahanje može koristiti kolovoz u širini od najviše jedan metar od desne ivice kolovoza.
- (4) Gonič, odnosno vodič životinje, jahač ili drugo lice koje vodi životinju dužan je da ukloni sve materije koje je životinja nanijela na cestu.

Član 58.
(Saobraćaj traktora)

- (1) U saobraćaju na regionalnoj i lokalnoj cesti, na saobraćajnici u naselju i nekategorisanoj cesti, traktor može vući najviše dva priključna vozila koja su namijenjena za traktorsku vuču, registrovana kao priključna vozila koja vuče traktor.
- (2) U saobraćaju na magistralnoj cesti traktor može vući najviše jedno priključno vozilo.
- (3) Priključno vozilo mora biti priključeno uz traktor tako da je odstojanje između traktora i priključnog vozila uvijek jednako i tako da omogućava njihovo sigurno učestvovanje u saobraćaju.

Član 59.
(Prevoz lica na traktoru, motokultivatoru i priključnom vozilu)

- (1) Za vrijeme vožnje na traktoru i motokultivatoru može se nalaziti samo vozač.
- (2) U saobraćaju na javnoj cesti na priključnom vozilu koje vuče traktor dozvoljen je prevoz najviše pet lica koja utovaraju ili istovaraju teret ili obavljaju poljoprivredne ili druge radnje.
- (3) U saobraćaju na javnoj cesti u priključnom vozilu koje vuče motokultivator dozvoljen je prevoz najviše tri lica koja utovaraju ili istovaraju teret ili obavljaju poljoprivredne ili druge radnje.
- (4) Licima iz stavova (2) i (3) ovog člana zabranjeno je da se nalaze na krutoj vezi (rudi) za vrijeme kretanja vozila, stajanje na vozilu, sjedenje na stranicama vozila ili na nestabilnom teretu.

Član 60.

(Uređaji za označavanje traktora, radne mašine, motokultivatora i priključnih vozila)

- (1) U saobraćaju na javnoj cesti traktorom, radnom mašinom i motokultivatorom može se vući samo priključak namijenjen za priključivanje na to vozilo.
- (2) Traktor i radna mašina u saobraćaju na cesti moraju imati na prednjoj strani uključena kratka svjetla za osvijetljavanje ceste, a na zadnjoj strani poziciona svjetla i katadiopter.
- (3) Priključna vozila na zadnjoj strani moraju imati poziciona svjetla i katadiopter.

- (4) Traktor i radna mašina moraju imati propisana stop-svjetla koja su povezana sa uređajem za zaustavljanje.
- (5) Svjetla za osvijetljavanje ceste, poziciona svjetla, katadioptri i stop-svjetla iz stavova (3) i (4) ovog člana moraju odgovarati propisima za motorna vozila i priključna vozila i moraju biti postavljena u skladu s tim propisima.
- (6) Na traktoru i radnoj mašini za vrijeme vožnje po javnoj cesti mora biti upaljeno žuto rotaciono svjetlo.

Član 61.

(Turistički voz)

- (1) U parkovima, hotelsko-turističkim i sličnim naseljima, na cesti na kojoj je zabranjen ili se ne vrši saobraćaj, ili se saobraćaj vrši u turističke svrhe, motorno vozilo može vući najviše pet priključnih vozila namijenjenih prevozu lica u sjedećem položaju uz ispunjavanje propisanih sigurnosno-tehničkih uvjeta (turistički voz).
- (2) Zabranjeno je kretanje turističkog voza saobraćajnicama na kojima je dozvoljen saobraćaj motornim vozilima.
- (3) Prevoz lica turističkim vozom se obavlja po utvrđenom itinereru i redu vožnje, a na osnovu rješenja Ministarstva.
- (4) Ministarstvo ovjerava predloženi red vožnje i cjenovnik.
- (5) Turističkim vozom može upravljati lice koje ima vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom D kategorije.

- (6) Vučno vozilo i priključna vozila turističkog voza moraju biti tehnički ispravna, a vozač kod sebe mora posjedovati policu obaveznog osiguranja.
- (7) Najveća dozvoljena brzina kretanja turističkog voza je 20 km/h.
- (8) Najveća dužina turističkog voza je 41 metar.

Član 62.
(Saobraćaj zaprežnih vozila)

- (1) Vozač zaprežnog vozila mora, dok vozi ili vodi zapregu, u periodu od prvog sumraka do potpunog svanuća, kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti, nositi svjetloodbojni prsluk.
- (2) Vozač zaprežnog vozila treba da upravlja vozilom sve vrijeme dok se vozilo kreće po cesti i dužan je da vozilo drži što bliže desnoj ivici kolovoza.
- (3) Zaprežno vozilo ne smije da se ostavlja bez nadzora na cesti ili uz cestu.
- (4) Vozač i pratilac zaprežnog vozila mogu biti lica koja nisu mlađa od 16 godina života i koja su sposobna da kontrolišu upregnute životinje.
- (5) Zaprežno vozilo mora biti opremljeno ispravnim uređajima za kočenje.
- (6) Zaprežnom vozilu nije dozvoljeno dodavati priključna vozila.

Član 63.
(Zabrana kretanja motornih sanki)

- (1) Zabranjeno je kretanje motornim sankama u vlasništvu fizičkih i pravnih lica po javnoj cesti i površinama

namijenjenim za kretanje pješaka, osim službenim motornim sankama u službi ski centra i službi za hitne intervencije.

- (2) Radi sprječavanja nanošenja štete na prirodi, zabranjeno je kretanje motornih sanki u prirodi osim na specijalizovanim stazama i površinama koje su posebno obilježene i pripremljene za tu vrstu kretanja.

**VIII - PREVOZ LICA MOTORNIM
I PRIKLJUČNIM VOZILIMA**

Član 64.
**(Prevoz lica u zatvorenom
prostoru vozila)**

- (1) Zabranjeno je prevoziti lica u zatvorenom prostoru vozila, koje se ne može otvoriti s unutrašnje strane.
- (2) Izuzetno od odredbe iz stava (1) ovog člana, dozvoljeno je u policijskom, vojnom ili vozilu pravosudnih organa prevoziti lice lišeno slobode.

Član 65.
**(Ponašanje lica za vrijeme
kretanja vozila)**

- (1) Za vrijeme kretanja vozila zabranjeno je uskakati u vozilo, iskakati iz vozila, otvarati vrata, naginjati se van vozila, kačiti se za vozilo i voziti na spoljnim dijelovima vozila.
- (2) Izuzetno od odredbe iz stava (1) ovog člana, na spoljnim dijelovima motornog i priključnog vozila mogu se voziti lica koja obavljaju poslove svog radnog mjesta u vezi sa namijenom vozila, na vozilima vatrogasne službe, elektrodistribucije i komuna-

lne djelatnosti, ako je na tim vozilima ugrađena platforma za stajanje i držači.

Član 66.
(Obaveze vozača za vrijeme obavljanja javnog prevoza putnika)

- (1) Vrata vozila javnog prevoza nije dozvoljeno otvarati, odnosno držati otvorenim tokom kretanja vozila.
- (2) Zabranjeno je započeti kretanje vozilom javnog prevoza putnika dok putnici sigurno ne uđu, odnosno izađu iz vozila i dok vrata vozila ne budu zatvorena.
- (3) Zabranjeno je u vozilima javnog prevoza putnika konzumiranje duhanskih i alkoholnih proizvoda.

Član 67.
(Prevoz lica u tovarnom prostoru teretnog vozila)

- (1) U teretnom vozilu, osim u teretnom vozilu policije i oružanih snaga, u prostoru za smještaj tereta, dozvoljeno je prevoziti najviše pet lica koja utovaraju ili istovaraju teret ili obavljaju poljoprivredne ili druge radnje.
- (2) Izuzetno od odredbe stava (1) ovog člana, u prostoru za smještaj tereta dozvoljeno je da se prevoze i više od pet lica radi evakuacije ili pružanja hitne medicinske pomoći pri spasiavanju lica i imovine.
- (3) Licima iz stava (1) ovog člana zabranjeno je stajati u vozilu, sjediti na stranicama karoserije, nestabilnom teretu ili teretu koji prelazi visinu tovarnog sanduka.

- (4) Lica mlađa od 16 godina života mogu se prevoziti na vozilima iz stava (1) ovog člana samo uz pratnju punoljetnog lica.

Član 68.
(Zabrana prevoza lica motornim i priključnim vozilima)

U saobraćaju na cesti zabranjeno je prevoziti lice:

- a) u tovarnom prostoru teretnog vozila koje nema stranice na karoseriji,
- b) u tovarnom prostoru teretnog vozila kojim se prevoze životinje,
- c) u tovarnom prostoru teretnog vozila sa automatskim istovarivačem,
- d) priključnim vozilom za prevoz tereta koje vuče teretno vozilo,
- e) kamp-prikolicom koju vuče motorno vozilo,
- f) priključnim vozilom koje vuče traktor, kada traktor vuče više od jednog priključnog vozila,
- g) vozilom kojim se prevoze opasne materije, osim lica sa posebnom dozvolom,
- h) na teretu u tovarnom prostoru teretnog vozila.

IX - POSEBNE MJERE SIGURNOSTI

Član 69.
(Učešće djece u saobraćaju)

- (1) Učesnici u saobraćaju su dužni da obrate naročitu pažnju na djecu u saobraćaju.
- (2) Osnovna škola, u saradnji sa nadle-

žnom policijskom upravom, obavezna je da organizuje i sprovodi dodatne mjere sigurnosti na mjestu i u vrijeme na kome se očekuje veći broj djece koja samostalno učestvuju u saobraćaju.

- (3) Dijete do šest godina starosti može da učestvuje u saobraćaju kao pješak na kolovozu samo ako ima kao neposrednog pratioca lice starije od 16 godina.
- (4) Od prvog sumraka do potpunog svanuća, kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti tokom kretanja po kolovozu neosvijetljene ili slabo osvijetljene ceste, dijete mora imati na vidnom mjestu obilježje sa retroreflektivnim karakteristikama.
- (5) Zabranjeno je licu voditi dijete na način da dijete bude bliže ivici kolovoza u odnosu na lice koje ga vodi.

Član 70.
(Zona odgojno-obrazovnih ustanova)

- (1) Zona odgojno-obrazovnih ustanova je dio ceste ili ulice koji se nalazi u neposrednoj blizini odgojno-obrazovnih ustanova i kao takav obilježen je odgovarajućom saobraćajnom signalizacijom.
- (2) Brzina kretanja vozila u zoni iz stava (1) ovog člana u naselju se može ograničiti do 30 km/h, a van naselja do 50 km/h u vremenu od 7 do 20 sati.
- (3) Nadležni upravitelj ceste dužan je u zoni iz stava (1) ovog člana primijeniti posebna tehnička sredstva za zaštitu djece (postavljanje posebnih objekata na cesti za smirivanje saob-

raćaja, zaštitne ograde za pješake koja sprečava direktan izlazak djece na kolovoz, itd.)

Član 71.
(Dužnosti u slučaju saobraćajne nezgode)

- (1) Ovlašćeno lice koje vrši uviđaj saobraćajne nezgode podvrgnut će neposredne učesnike u saobraćajnoj nezgodi kontroli pomoću sredstava i aparata na licu mjesta ili će ih uputiti na stručni pregled u odgovarajuću zdravstvenu ustanovu radi utvrđivanja postojanja alkohola ili drugih opojnih sredstava u organizmu.
- (2) Učesnici saobraćajne nezgode u kojoj je jedno ili više lica povrijeđeno ili poginulo, u slučaju da odbiju pregled u zdravstvenoj ustanovi radi utvrđivanja postojanja alkohola ili drugih opojnih sredstava u organizmu iz stava (1) ovog člana, prisilno će se odvesti u skladu sa odredbama koje regulišu krivični postupak.
- (3) Zabranjeno je konzumiranje alkohola, lijekova i drugih opojnih sredstava licima koja su učestvovala u saobraćajnoj nezgodi do okončanja postupka uviđaja.

Član 72.
(Obaveza učesnika u saobraćajnoj nezgodi)

- (1) U slučaju saobraćajne nezgode koja za posljedicu ima samo materijalnu štetu, kad na mjestu nezgode nema vlasnika vozila ili vlasnika druge oštećene stvari, vozač je dužan vlasniku vozila ili druge oštećene stvari ostaviti podatke o sebi i vozilu kojim je prouzrokovao saobraćajnu nezgodu.

- (2) Ako jedan od učesnika saobraćajne nezgode u kojoj je pričinjena manja materijalna šteta zahtijeva da policija izvrši uviđaj na licu mjesta, svi učesnici su dužni da sačekaju policiju.
- (3) U slučaju iz stava (2) ovog člana, policija je dužna da izađe na mjesto saobraćajne nezgode, obezbijedi lice mjesta i izvrši uviđaj.

X - SPORTSKE I DRUGE PRIREDBE ILI AKTIVNOSTI NA CESTAMA

Član 73.

(Odobrovanje održavanja sportskih i drugih priredbi ili aktivnosti na cestama)

- (1) Sportske i druge priredbe ili druge aktivnosti (brdske auto-trke, motociklističke trke, biciklističke trke, atletski maratoni, protestne šetnje i marševi, umjetnički performansi te druge aktivnosti) na cestama u Kantonu mogu se održavati uz prethodno pribavljeno rješenje MUP-a.
- (2) Rješenje iz stava (1) ovog člana na području dvije i više općina donosi nadležna služba MUP-a, a za područje jedne općine nadležna policijska uprava.
- (3) Rješenje iz stava (1) ovog člana donosi se uz prethodnu saglasnost Ministarstva o izmjeni režima saobraćaja.

Član 74.

(Podnošenje zahtjeva za odobrovanje i zabrana održavanja sportskih i drugih priredbi ili aktivnosti na cestama)

- (1) Postupak podnošenja zahtjeva za

donošenje rješenja iz člana 73. ovog Zakona definisan je ZOSS-om.

- (2) Zahtjev iz stava (1) ovog člana sadrži sljedeće podatke: naziv i sjedište organizatora, program i pravila takmičenja ili aktivnosti, relacija na kojoj će se održavati sportska priredba ili aktivnost, datum i vrijeme održavanja, mjere za obezbjeđenje učesnika u saobraćaju, učesnika aktivnosti i gledalaca.
- (3) Uz zahtjev iz stava (1) ovog člana podnosilac je dužan priložiti sljedeću dokumentaciju: rješenje o svojoj registraciji kod nadležnog organa, dokaz o obezbjeđenju prisustva sanitetskog i protivpožarnog obezbjeđenja, redarske službe i ime odgovornog lica takmičenja ili aktivnosti.
- (4) Donosilac rješenja iz člana 73. ovog zakona odbit će zahtjev za održavanjem sportske i druge priredbe ili aktivnosti, ako nisu ispunjeni uvjeti propisani zakonom.
- (5) Organizatoru je zabranjeno da počne sa održavanjem sportske i druge priredbe ili aktivnosti na cesti ako nije preduzeo sve mjere sigurnosti naložene rješenjem iz člana 73. ovog Zakona.
- (6) Lica koja obezbjeđuju sportsku i drugu priredbu ili aktivnost na cesti ili dijelu ceste moraju nositi odjeću koja je uočljiva na većem odstojanju, a od prvog sumraka do potpunog svanuća, kao i danju u slučaju smanjene vidljivosti dodatno obilježena materijalima ili predmetima koji odbijaju svjetlost.

Član 75.
(Primjena drugih propisa prilikom održavanja sportskih i drugih priredbi ili aktivnosti na cestama)

Odredbe propisa kojima se uređuje javno okupljanje građana i sprečavanje nasilja na sportskim priredbama shodno se primjenjuju i za sportske i druge priredbe na cesti ako ovim Zakonom nije drukčije uređeno.

Član 76.
(Troškovi angažovanja policijskih službenika prilikom održavanja sportskih i drugih priredbi ili aktivnosti na cestama)

Troškove angažovanja policijskih službenika na obezbjeđenju sportske i druge priredbe i aktivnosti snosi organizator u skladu sa Pravilnikom o utvrđivanju vrste pružanja usluga po zahtjevu trećih lica, visine naknada i cijena, raspodjele i korištenja vlastitih prihoda.

XI - SAOBRAĆAJ U MIROVANJU

Član 77.
(Način organizacije parkiranja)

- (1) Zabranjeno je parkirati na kolovozu vozila u dvostrukom redu, osim bicikla, mopeda, lakog motocikla i motocikla bez bočne prikolice.
- (2) Prikolice za kampovanje bez vučnog vozila parkiraju se samo na za to određenom mjestu.
- (3) Vozilima čija je najveća dozvoljena masa veća od 3.500 kg nije dozvoljeno parkiranje na javnim površinama u naseljima, osim na mjestima koja su označena kao parkiralište za teretna vozila.

Član 78.
(Parkiranje)

- (1) Na cesti ili dijelu ceste može se vremenski ograničiti parkiranje.
- (2) Zona vremenski ograničenog parkiranja se označava saobraćajnom signalizacijom.

Član 79.
(Parking za punjenje električnih vozila)

Na javnim parkiralištima utvrđenim rješenjem Ministarstva mogu se uspostaviti mjesta koja će biti rezervisana za punjenje električnih vozila.

Član 80.
(Jedinstven sistem parkiranja)

- (1) Ministarstvo utvrđuje jedinstven sistem javnog parkiranja na području Kantona i nadležno je za:
 - a) planiranje, organizaciju i unapređenje javnog parkiranja na području Kantona,
 - b) upravljanje javnim parkinzima na području Kantona,
 - c) nadzor funkcionisanja javnih parkinga na području Kantona,
 - d) otvaranje novih parkinga i
 - e) uspostavljanje jedinstvenog sistema naplate parkiranja.
- (2) Parkiranje vozila može se organizovati na:
 - a) javnim parkinzima,
 - b) javnim garažama,
 - c) rezervisanim parking mjestima,
 - d) javnim parkinzima i garažama u privatnom vlasništvu.

(3) Na javnim parkinzima zabranjeno je:

- a) parkiranje vozila koje nije registrovano,
- b) parkiranje neispravnog ili havariisanog vozila i zbog dotrajalosti neupotrebljivih vozila ili vozila koji nemaju svoj vlastiti pogon,
- c) bespravno zauzimanje parking mjesta putem ograđivanja (parking barijere, ograde, i razni predmeti koji fizički ometaju parkiranje).

(4) Ministarstvo po službenoj dužnosti rješenjem utvrđuje javne parking prostore.

(5) Sredstva od naplate javnih parkinga će se koristiti za:

- a) troškove pružanja komunalne usluge kontrole i naplate parkiranja od strane davaoca komunalne usluge,
- b) troškove amortizacije stalnih sredstava postavljenih na javnim parking prostorima, odnosno dobara u općoj upotrebi koja su u vlasništvu Ministarstva,
- c) naknade za unapređenje i investiciono održavanje javnih parkinga od strane Ministarstva,
- d) raspodjelu sredstava između Ministarstva i lokalnih zajednica.

(6) Bliže odredbe o organizaciji parkiranja, javnim parking površinama, parking zonama i izgradnji novih parkinga uredbom propisuje Vlada, na prijedlog Ministarstva.

(7) Bliže odredbe o organizaciji jedinstvenog sistema naplate parkiranja ur-

edbom propisuje Vlada, na prijedlog Ministarstva.

(8) Raspodjela sredstava između Ministarstva i lokalnih zajednica prikupljena od naplate javnih parkinga i garaža u zavisnosti od ukupnog broja parking mjesta po lokalnim zajednicama vršit će se po odredbama Uredbe o organizaciji parkiranja, javnim parking površinama, parking zonama i izgradnji novih parkinga.

XII - UKLANJANJE OŠTEĆENIH, DOTRAJALIH, NAPUŠTENIH I NEREGISTROVANIH VOZILA I OLUPINA

Član 81.

(Zabrana parkiranja oštećenih, dotrajalih, napuštenih i neregistrovanih vozila i olupina)

(1) Zabranjeno je na javnoj cesti, parking prostoru, javnoj garaži, trotoaru i drugim saobraćajnim površinama parkirati oštećena, dotrajala, napuštena i neregistrovana vozila i olupine, nanositi blato na cestu sa savremenim kolovozom ili ostavljati ili bacati otpatke ili predmete i materije koje mogu da ometaju ili ugrožavaju saobraćaj ili zagađuju okolinu.

(2) Fizičko ili pravno lice koje postupi suprotno stavu (1) ovog člana snosi troškove uklanjanja vozila i olupina, otpadaka, predmeta i materija koje je ostavilo, nanijelo blato ili bacilo otpatke ili predmete na cestu, parking-prostor ili neku drugu saobraćajnu površinu.

(3) Parkiranje vozila i olupina u smislu stava (1) ovog člana smatra se period

u kojem je vozilo i olupina parkirano na javnoj cesti, parking prostoru, javnoj garaži, trotoaru i drugim saobraćajnim površinama duže od 30 dana od dana evidentiranja od strane ovlaštenog policijskog službenika.

- (4) Evidentiranje vozila i olupina iz stava (1) ovog člana mogu vršiti inspektori za saobraćaj i ceste, komunalni inspektori i komunalni redari sačinjavanjem službene zabilješke i dostavljanjem iste nadležnoj policijskoj upravi.
- (5) Oštećenim vozilom u smislu stava (1) ovog člana smatra se vozilo na kojem su oštećeni vitalni dijelovi i sklopovi i koje se ne može samostalno kretati na cesti.
- (6) Napuštenim vozilom iz stava (1) ovog člana smatra se vozilo za koje se u postojećim evidencijama registrovanih vozila ne može utvrditi vlasnik.

Član 82.
(Premještanje oštećenih,
dotrajalih, napuštenih
i neregistrovanih vozila
i olupina)

- (1) Ovlašteno službeno lice odredi će da se vozilo i olupina premjesti na drugo mjesto ako je parkirano na površinama iz člana 81. ovog Zakona, osim iz javne garaže.
- (2) Parkirana oštećena, dotrajala napuštena i neregistrovana vozila i olupine iz javne garaže dužan je ukloniti vlasnik ili upravitelj javne garaže.
- (3) Ovlašćeno službeno lice odredit će da se vozilo i olupina premjesti na

drugo mjesto i u svim drugim slučajevima kada je parkirano na mjestu na kojem ugrožava sigurnost saobraćaja ili ometa normalno odvijanje saobraćaja.

Član 83.
(Ovlaštenje za premještanje
oštećenih, dotrajalih, napuštenih i
neregistrovanih vozila i olupina)

- (1) Premještanje vozila i olupina iz člana 81. ovog Zakona obavlja MUP ako nije drugačije određeno ovim Zakonom.
- (2) Izuzetno od stava (1) ovog člana, uz prethodnu saglasnost MUP-a, premještanje vozila i olupina obavljaju organizacija, pravno ili fizičko lice koje ovlasti nadležno Ministarstvo za unutrašnje poslove.
- (3) Troškove premještanja vozila i olupina u slučajevima iz člana 81. ovog Zakona snosi vlasnik vozila i olupine.
- (4) Visinu troškova premještanja vozila i olupina i lokaciju odlaganja vozila i olupina iz člana 81. stav (1) ovog Zakona i način utvrđivanja vlasništva te drugih pitanja vezanih za vozila i olupine iz člana 81. stav (1) ovog Zakona utvrdit će Vlada na prijedlog Ministarstva za unutrašnje poslove.
- (5) Ukoliko vlasnik iz člana 81. stav (2) ili člana 82. stav (2) postupi u skladu sa naređenjem u propisanom roku, premještanje vozila ili olupine može obaviti u svojoj organizaciji, u skladu sa ovim Zakonom i drugim propisima.
- (6) Ako vlasnik vozila ili olupine iz člana 81. stav (1) nije poznat, vozilo će se ukloniti na trošak Kantona.

XIII - JAVNA RASVJETA I ZELENILLO

Član 84. (Javna rasvjeta uz ceste)

- (1) Svjetiljke javne rasvjete ne smiju biti postavljene tako da izazivaju blještanje.
- (2) Rasvjeta, svijetleće reklame i natpisi koji se nalaze uz ulice, bez obzira na njihovu udaljenost, ne smiju izazivati blještanje. Sijalice i rasvjetna tijela javne rasvjete moraju se održavati tako da je osigurana kvalitetna osvijetljenost, a najmanje 80% osvijetljenosti od projektom predviđene javne rasvjete.
- (3) Svijetleće reklame ne smiju svjetlost usmjeravati u pravcu uzdužne osi javne ceste prema vozačima, niti emitirati istu u isprekidanim intervalima.
- (4) Ministarstvo rješenjem izdaje saglasnost na projekat javne rasvjete uz javne ceste, kao i saglasnost za postavljanje svijetlećih reklama i natpisa uz ceste.
- (5) Nadležni upravitelj ceste rješenjem izdaje saglasnost za postavljanje svijetlećih reklama i natpisa uz ceste.

Član 85. (Javna rasvjeta u zoni pješačkih prelaza, raskršća i prilaza)

- (1) Na mjestima gdje postoji javna rasvjeta pješački prelaz mora biti postavljen u odnosu na svjetiljku tako da je pješak osvijetljen sa one strane sa koje nailaze vozila.
- (2) Raskršća, prilazi raskršćima, obilje-

ženi pješački prelazi, i stajališta javnog saobraćaja moraju biti osvijetljeni sa najmanje 50% jačim osvijetljenjem od osvijetljenja ulice.

- (3) Najveća udaljenost svjetiljke od pješačkog prelaza ne smije biti veća od 10 metara, pri tome vodeći računa da je osigurana prosječna luminacija ceste najmanje 2cd/m², najmanje 50 m ispred i 50m iza pješačkog prelaza.

Član 86. (Održavanje javnog zelenila)

- (1) Pravno lice nadležno za održavanje zelenila u cestovnom pojasu javne ceste u Kantonu dužno je brinuti da krošnje stabala i drugo rastinje ne zaklanjaju rasvjetna tijela javne rasvjete, saobraćajne znakove i svjetlosnu saobraćajnu signalizaciju, da ne ometaju preglednost na raskrsnicama te da ne ulaze u slobodne profile kolovoza, pješačkih hodnika, biciklističkih staza.
- (2) Fizičko ili pravno lice koje je vlasnik zelenila i rastinja unutar svoje parcele, a koje ometa odvijanje saobraćaja na javnoj cesti, ulazi u cestovni pojas, smanjuje preglednost i zaklanja saobraćajnu signalizaciju, obavezno je istu održavati na način da ne ugrožava sigurnost saobraćaja.

XIV - ZONE UŽEG GRADSKOG JEZGRA

Član 87. (Ograničenja saobraćaja u užem gradskom jezgru)

- (1) Vlada može posebnom uredbom propisati zonu užeg gradskog jezgra (cr-

vena zona) u kojoj će saobraćaj motornim vozilima biti dozvoljen uz plaćanje posebne naknade (vinjeta).

- (2) Zona iz stava (1) ovog člana uvodi se sa ciljem povećanja sigurnosti saobraćaja, smanjenja emisije štetnih gasova, rješavanja problema parkiranja vozila i smanjenja gužvi u užem gradskom jezgri.
- (3) Ograničenje iz stava (1) ovog člana se ne odnosi na vozila javnog linijskog i vanlinijskog prevoza putnika i vozila obuhvaćena članovima 125. i 126. ZOSS-a.
- (4) Naknada iz stava (1) ovog člana je namjenski prihod Budžeta Kantona i koristit će se za unapređenje sigurnosti saobraćaja i zaštite životne sredine.
- (5) Vlada može u slučaju prekomjerne emisije štetnih čestica u zraku donijeti poseban propis kojim se zabranjuje ili ograničava saobraćaj motornih vozila na području Kantona za pojedine kategorije vozila.

XV - FINANSIRANJE

Član 88. (Namjenska sredstva)

- (1) Radi ostvarivanja općeg interesa u oblasti saobraćaja, ustanovljavaju se finansijska sredstva za unapređenje saobraćaja i saobraćajne infrastrukture.
- (2) Sredstva iz stava (1) ovog člana obezbjeđuju se iz:
 - a) Budžeta Kantona,
 - b) naknada iz člana 17. stav (3), ovog Zakona,

- c) naknada iz člana 38. stav (12) ovog Zakona,
- d) naknada iz člana 47. stav (10) ovog Zakona,
- e) naknada iz člana 80. stav (5) ovog Zakona,
- f) naknada iz člana 87. stav (1) ovog Zakona,
- g) naknada koje su utvrđene drugim propisima iz oblasti saobraćaja.

Član 89. (Uplata sredstava)

- (1) Sredstva iz člana 89. stav (2) ovog Zakona se uplaćuju na depozitni račun Kantona.
- (2) Uplata prihoda vrši se u skladu sa propisima Federalnog ministarstva finansija o uplati javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na području Kantona.

Član 90. (Finansiranje iz namjenskih sredstava Budžeta)

Iz namjenskih sredstava Budžeta Kantona prikupljenih po osnovu naknada iz člana 89. stav (2) tačke od b) do f) ovog Zakona finansira se unapređenje saobraćajne infrastrukture.

XVI - NADZOR

Član 91. (Upravni nadzor)

Ministarstvo vrši upravni nadzor nad primjenom odredbi ovog Zakona i propisa donesenih na osnovu njega kao i upravni nadzor u obavljanju poslova određenih ovim Zakonom koji predstavljaju vršenje javnih ovlaštenja.

Član 92. (Inspekcijski nadzor)

Poslove inspekcijskog nadzora nad provođenjem odredbi ovog Zakona vrše:

- a) Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Bosansko-podrinjskog Kantona i to:
 - kantonalna inspekcija za ceste,
 - kantonalna saobraćajna inspekcija,
 - svaka inspekcija iz svoje nadležnosti.
- b) nadležne općinske inspekcije i to:
 - općinska inspekcija za ceste,
 - općinska komunalna inspekcija,
 - svaka inspekcija iz svoje nadležnosti.
- c) nadležna gradska inspekcija,
 - gradska inspekcija za ceste,
 - gradska komunalna inspekcija,
 - svaka inspekcija iz svoje nadležnosti.
- d) poslove nadzora nad provođenjem odredbi ovog Zakona koje se odnose na sigurnost saobraćaja vrše policijski službenici Uprave policije MUP-a, u skladu sa važećim Zakonom o policijskim službenicima Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

XVII - OVLAŠTENJA ZA DONOŠENJE PODZAKONSKIH AKATA

Član 93. (Ovlaštenja)

Poslove provođenja odredbi ov-

og Zakona, svako u okviru svoje nadležnosti, utvrđenih ZOSS-om, Zakonom o inspekcijama i ovim Zakonom obavljaju:

- a) Ministarstvo,
- b) MUP,
- c) Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Bosansko-podrinjskog Kantona,
- d) Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog Kantona,
- e) Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Bosansko-podrinjskog Kantona,
- f) Javna preduzeća kojima je povjerenjeno upravljanje cestovnom mrežom,
- g) Općinske i gradske inspekcije za saobraćaj i ceste i komunalne inspekcije,
- h) Drugi organi koji učestvuju u sistemu sigurnosti saobraćaja na cestama u Kantonu.

Član 94. (Donošenje podzakonskih akata)

- (1) Vlada će na prijedlog ministra u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Zakona donijeti:
 - a) Odluku o naknadama za izdavanje odobrenja za kretanje vozila i zadržavanje u pješačkim zonama, ulicama zabranjenim za odvijanje saobraćaja i zadržavanje na trotoarima,
 - b) Odluku o visini troškova i utvrđivanju lokacija za premještanje vozila i olupina,
 - c) Uredbu o organizaciji parkiranja, javnim parking površinama, pa-

- rking zonama i izgradnji novih parkinga,
- d) Uredbu o organizaciji jedinstvenog sistema naplate parkiranja,
 - e) Odluku o naknadi za provođenje postupka izmjene režima saobraćaja.
- (2) Ministar će u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Zakona donijeti:
- a) Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva,
 - b) Pravilnik o načinu podnošenja i obaveznoj dokumentaciji koja je potrebna za izdavanje rješenja za privremenu izmjenu režima saobraćaja na saobraćajnicama u Kantonu, a koje se odnose na članove 47. i 73. ovog zakona,
 - c) Pravilnik o načinu i postupku izdavanja i oduzimanja rješenja i iskaznice za ulazak, kretanje i zadržavanje vozila u pješačkim zonama ili ulicama zabranjenim za odvijanje saobraćaja,
 - d) Daljinar sa udaljenostima i minimalnim vremenom vožnje između autobuskih stanica i stajališnih mjesta, prema rangu linija i vrsti prevoznog sredstva koja mogu koristiti stajališno mjesto i registar stajališnih mjesta na području Kantona.
- XVIII - KAZNE NE ODREDBE**
- Član 95.**
- (1) Novčanom kaznom u iznosu od 500 KM do 3.000 KM kaznit će se pravno lice za prekršaj ako:
- a) postupi suprotno odredbama člana 19. stavovi (1) i (2) ovog Zakona
 - b) postupi suprotno odredbama člana 20. stav (1) ovog Zakona,
 - c) postupi suprotno odredbama člana 27. stav (1) ovog Zakona,
 - d) postupi suprotno odredbama člana 32. stav (3) ovog Zakona,
 - e) postupi suprotno odredbama člana 35. stavovi (1) i (3) ovog Zakona,
 - f) postupi suprotno odredbama člana 36. ovog Zakona,
 - g) postupi suprotno odredbama člana 38. stav (1) ovog Zakona,
 - h) postupi suprotno odredbama člana 39. ovog Zakona,
 - i) postupi suprotno odredbama člana 42. ovog Zakona,
 - j) postupi suprotno odredbama člana 45. stav (4) ovog Zakona,
 - k) postupi suprotno odredbama člana 46. ovog Zakona,
 - l) postupi suprotno odredbama člana 47. stavovi (6), (7), (8) i (9) ovog Zakona,
 - m) postupi suprotno odredbama člana 49. stav (2) ovog Zakona,
 - n) postupi suprotno odredbama člana 50. stavovi (1) i (5) ovog Zakona
 - o) postupi suprotno odredbama člana 51. stav (4) ovog Zakona,
 - p) postupi suprotno odredbama člana 52. stavovi (1) i (2) ovog Zakona,
 - r) postupi suprotno odredbama člana 58. ovog Zakona,

- s) postupi suprotno odredbama člana 59. ovog Zakona,
 - u) postupi suprotno odredbama člana 60. ovog Zakona,
 - v) postupi suprotno odredbama člana 61. ovog Zakona,
 - w) postupi suprotno odredbama člana 63. ovog Zakona,
 - z) postupi suprotno odredbama člana 73. stav (1) ovog Zakona,
 - aa) postupi suprotno odredbama člana 74. stavovi (5) i (6) ovog Zakona,
 - bb) postupi suprotno odredbama člana 81. ovog Zakona,
 - cc) postupi suprotno odredbama člana 86. stavovi (1) i (2) ovog Zakona.
- (2) Novčanom kaznom u iznosu od 100 KM do 1.000 KM kaznit će se odgovorno lice u pravnom licu za prekršaj ako:
- a) postupi suprotno odredbama člana 19. ovog Zakona,
 - b) postupi suprotno odredbama člana 35. stavovi (1) i (3) ovog Zakona,
 - c) postupi suprotno odredbama člana 36. ovog Zakona,
 - d) postupi suprotno odredbama člana 38. stav (1) ovog Zakona,
 - e) postupi suprotno odredbama člana 42. ovog Zakona,
 - f) postupi suprotno odredbama člana 45. stav (4) ovog Zakona,
 - g) postupi suprotno odredbama člana 46. ovog Zakona,
 - h) postupi suprotno odredbama člana 47. stavovi (6) , (7) , (8) i (9)
- ovog Zakona,
- i) postupi suprotno odredbama člana 49. stav (2) ovog Zakona,
 - j) postupi suprotno odredbama člana 52. stavovi (1) i (2) ovog Zakona,
 - k) postupi suprotno odredbama člana 58. ovog Zakona,
 - l) postupi suprotno odredbama člana 59. ovog Zakona,
 - m) postupi suprotno odredbama člana 60. ovog Zakona,
 - n) postupi suprotno odredbama člana 61. ovog Zakona,
 - o) postupi suprotno odredbama člana 63. ovog Zakona,
 - p) postupi suprotno odredbama člana 73. stav (1) ovog Zakona.
- Član 96.**
- Novčanom kaznom u iznosu od 200 KM do 2.000 KM kaznit će se lice koje obavlja samostalnu djelatnost - obrt za prekršaj ako:
- a) postupi suprotno odredbama člana 32. stav (3) ovog Zakona,
 - b) postupi suprotno odredbama člana 35. ovog Zakona,
 - c) postupi suprotno odredbama člana 39. ovog Zakona,
 - d) postupi suprotno odredbama člana 42. ovog Zakona,³
 - e) postupi suprotno odredbama člana 49. stav (2) ovog Zakona,
 - f) postupi suprotno odredbama člana 51. stav (4) ovog Zakona,
 - g) postupi suprotno odredbama člana 52. stavovi (1) i (2) ovog Zakona,

- h) postupi suprotno odredbama člana 58. ovog Zakona,
- i) postupi suprotno odredbama člana 59. ovog Zakona,
- j) postupi suprotno odredbama člana 60. ovog Zakona,
- k) postupi suprotno odredbama člana 61. ovog Zakona,
- l) postupi suprotno odredbama člana 62. ovog zakona,
- m) postupi suprotno odredbama člana 63. ovog Zakona,
- n) postupi suprotno odredbama člana 64. stav (1) ovog Zakona,
- o) postupi suprotno odredbama člana 73. stav (1) ovog Zakona.

Član 97.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 50 KM do 250 KM kaznit će se za prekršaj fizičko lice-vozač motornog vozila ako:

- a) postupi suprotno odredbama člana 24. ovog Zakona,
- b) vozači bicikala i pješaci postupaju suprotno članu 25. ovog Zakona,
- c) postupi suprotno odredbama člana 26. ovog Zakona ukoliko dođe do saobraćajne nezgode,
- d) postupi suprotno odredbama člana 27. stavovi (2) i (3) ovog Zakona,
- e) postupi suprotno odredbama člana 28. ovog Zakona,
- f) postupi suprotno odredbama člana 30. ovog Zakona,
- g) postupi suprotno odredbama člana 31. ovog Zakona,

- h) postupi suprotno odredbama člana 32. stavovi (3), i (5) ovog Zakona,
- i) postupi suprotno odredbama člana 34. stavovi (2) (3) (4) i (5) ovog Zakona,
- j) postupi suprotno odredbama člana 35. ovog Zakona,
- k) postupi suprotno odredbama člana 36. ovog Zakona,
- l) postupi suprotno odredbama člana 38. ovog Zakona,
- m) postupi suprotno odredbama člana 39. ovog Zakona,
- n) postupi suprotno odredbama člana 42. ovog Zakona,
- o) postupi suprotno odredbama člana 51. stav (4) ovog Zakona,
- p) postupi suprotno odredbama člana 52. stavovi (1) i (2) ovog Zakona,
- r) postupi suprotno odredbama člana 53. ovog Zakona,
- s) postupi suprotno odredbama člana 54. ovog Zakona,
- t) postupi suprotno odredbama člana 55. ovog Zakona,
- u) postupi suprotno odredbama člana 56. ovog Zakona,
- v) postupi suprotno odredbama člana 57. ovog Zakona,
- z) postupi suprotno odredbama člana 58. ovog Zakona,
- aa) postupi suprotno odredbama člana 59. ovog Zakona,
- bb) postupi suprotno odredbama člana 60. ovog Zakona,
- cc) postupi suprotno odredbama člana 61. ovog Zakona,

- dd) postupi suprotno odredbama člana 62. ovog Zakona,
- ee) postupi suprotno o odredbama člana 63. stav (1) ovog Zakona,
- ff) postupi suprotno odredbama člana 64. stav (1) ovog Zakona,
- gg) postupi suprotno odredbama člana 65. stav (1) ovog Zakona,
- hh) postupi suprotno odredbama člana 66. ovog Zakona,
- ii) postupi suprotno odredbama člana 67. stavovi (3) i (4) ovog Zakona,
- jj) postupi suprotno odredbama člana 68. ovog Zakona,
- kk) postupi suprotno odredbama člana 69. ovog Zakona,
- ll) postupi suprotno odredbama člana 71. stav (3) ovog Zakona,
- mm) postupi suprotno odredbama člana 72. stavovi (1) i (2) ovog Zakona,
- nn) postupi suprotno odredbama člana 73. stav (1) ovog Zakona,
- oo) postupi suprotno odredbama člana 74. stavovi (5) i (6) ovog Zakona,
- pp) postupi suprotno odredbama člana 81. ovog Zakona,
- rr) postupi suprotno odredbama člana 86. stav (2) ovog Zakona.

XIX - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 98. (Upravni postupci)

- (1) Protiv upravnog akta donesenog na osnovu ovog Zakona može se izjaviti žalba Vladi Bosansko podirnjskog

kantona Goražde, u roku od 15 dana od dana prijema rješenja.

- (2) Za sve upravne postupke pokrenute na osnovu ovog Zakona primjenjuju se odredbe Zakona o upravnom postupku.

Član 99. (Započeti postupci)

Postupci započeti prije donošenja ovog Zakona okončat će se po propisima po kojima su započeti.

Član 100. (Primjena ZOSS-a)

Za sva pitanja koja nisu regulisana ovim Zakonom, a odnose se na sigurnost saobraćaja u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde, primjenjivat će se odredbe ZOSS-a.

Član 101. (Gramatička terminologija)

Izrazi koji su radi preglednosti dati u jednom gramatičkom rodu u ovom Zakonu bez diskriminacije se odnose na muškarce i žene.

Član 102. (Usklađivanje propisa)

Nadležni gradski i općinski organi dužni su u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona uskladiti svoje propise sa odredbama ovog Zakona.

Član 103. (Stupanje na snagu)

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Služ-

benim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, te danom stupanja na snagu prestaje da važi Odluka o sigurnosti i organizaciji prometa na putevima Bosansko-podrinjskog kantona Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj: 13/10).

Broj: 01-02-142/24 P R E D S J E D A V A J U Ć I
6. 3. 2024. godine S K U P Š T I N E
G o r a ž d e M u r a d i f K a n l i ć, s.r.

180

Na osnovu člana 33.a Ustava Bosansko-podrinjskog kantona Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj: 8/98, 10/00, 5/03 i 8/04), **d o n o s i**:

U K A Z
O PROGLAŠENJU ZAKONA
O IZMJENAMA I DOPUNAMA
ZAKONA O SOCIJALNOJ ZAŠTITI,
ZAŠTITI CIVILNIH ŽRTAVA RADA I
ZAŠTITI PORODICA SA DJECOM

Proglašava se Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodica sa djecom, koji je donijela Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na 11. redovnoj sjednici, održanoj 6. marta 2024. godine.

Broj: 02-02-44/24 P R E M I J E R
6. 3. 2024. godine E d i n Č u l o v, s.r.
G o r a ž d e

181

Na osnovu poglavlja IV, odjeljak A, člana 23. tačka b) Ustava Bosansko-podrinjskog kantona Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kanto-

na Goražde“, broj: 8/98, 10/00, 5/03 i 8/04) i člana 8. Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 36/99, 54/04, 39/06, 14/09, 45/16, 40/18 i 16/23) i člana 109. Poslovnika Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj: 3/18 i 6/19), Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na 11. redovnoj sjednici, održanoj 6. 3. 2024. godine, **d o n o s i**:

Z A K O N
O IZMJENAMA I DOPUNAMA
ZAKONA O SOCIJALNOJ ZAŠTITI,
ZAŠTITI CIVILNIH ŽRTAVA RATA I
ZAŠTITI PORODICA SA DJECOM

Član 1.

U Zakonu o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodica sa djecom („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj: 8/22) u članu 4. stav (1) tačka e) se mijenja i glasi:

„e) primanja po osnovu socijalne zaštite, izuzev primanja po osnovu novčane naknade za pomoć i njegu od strane drugog lica, stalne novčane pomoći, dječijeg dodatka i jednokratne novčane pomoći“.

Iza stava (1) dodaje se novi stav (2) koji glasi:

„(2) Prihod u smislu ovog člana je prosječan prihod ostvaren u posljednja tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava iz ovog Zakona, koji se dijeli sa brojem članova domaćinstva.“